

ЭНСИЭЛИ

Нам улууңун ханыата — 1935 сүй алтынны 5 күнүгөр төрүттэммитэ

Тыл — омук баар-суюх сыйннаңа уонна быстыспат бэлиэтэ. Хас биирдии норугут бэйэтин ураты майгыннаах культуратын, угэстэрин, тылын харыстырыр суверенний бараантаах.

Саха Республикасынын Тыл туунаан Сокуонуттан

УЛУУС БАҢЫЛЫГЫН ДЬААЛА «УЛУУС БОЧУОТТААХ ГРАЖДАНИНА» ААТЫ ИНЭРЭР ТУУНАН

Государственный тэрилтэлэргэ элбэх сыйлаах аймындаах улэлэринэх улуул социалын, экономической сайдытыгар кийлэрсийн үзүүлэлтийн хялааттарын учруулсан «Улус Бочуоттаах гражданина» ааты биирдийн төгүллээх харчынадаа көбүлээнин огорон турган ингээбин:

Пестряков Петр Николаевич, улуустаафы көрбеттер обществоларын правлениетин председателигэр, сэрийн уонна улэ ветераныгар.

Прокопьев Петр Харлампьевич, улуустаафы финансовой управление главный бухгалтерин солбайаччыга, сэрийн уонна улэ ветераныгар.

М. К. АММОСОВ ТӨРӨӨБҮТЭ 100 СЫЛЛААХ ЮБИЛЕЙНЫН СИБЭСТЭЭХ ТЭРИЛЛИБИТ ЫНЫАХ ТЭРЭЭНИН ҮЛЭЛЭРИГЭР КӨХТӨӨХТҮК КҮТТЫБЫТТАРГА «МАХТАЛ СУРУКТАРЫ» БИЭРЭР ТУУНАН

Юбилейнай ыныахаа бэлэмгээр уонна тэрээнигээр көхтөөхтүк күттубыттары көбүлүүр иниятэн өндөрүүнүүк «Махтал суруктары» түттаргра дьаанаабын:

1. Намнаа «Холбос» ПО колективтэй:
— Амонова Анна Романовна, старшай поварга
— Иванова Людмила Леонтьевна, 1 Хомустаах пекариятын сэбийдиссийнгэр
— Павлов Николай Прокопьевич, шоферга
— Осипова Ацна Дмитриевна, «Юбилейный» сэбийдиссийнгэр
— Дорофеев Андрей Николаевич, Салбан мадаанынын сэбийдиссийнгэр
— Иванова Галина Матвеевна, Арбын мадаанынын сэбийдиссийнгэр
— Хуршудян Норик Амборшумович, коптильной саях маастарыгар.

Улус дьаанаатын Баңылыга А. Н. ЯДРЕЕВ.

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

«Эгисэлийн ханыат М. К. Аммосов төрөөбүтэ 100 сүй туултуулгар аналаах лотерея сүүйүүлэх тираана бэчээтэммитигээр телевизор ханаайынса коюннэ. Сарсыарда, бэндидизнинкээ. Нам орто оскуолатын историатын музейн салайяаччи Петр Афанасьевич УШНИЦКАЙ телефониаата уонна телевизорыгын сүүйүүм дийн эппит түлүүм тууллаа дийн биллээрэ.

Сарсыарда уон чааска бааттаах ытык кырдыбаасытыгыгар Петр Афанасьевича дьонун сүүйүүтүн үөрөн-көтөн туттардьыбыт, эвэрдэ ийирэх түлларын эттибит.

СОКУОНУ БИЛИЭХХЭ, ТУНАНЫАХХА УОННА ТҮТҮҮОХХА

„Киһи суюх — проблема эмий суюх?“

«Ким барыта олорор дьиэбэе бараантаах. Дьиэ-үот кимтэн да олбоо суюх быльданара сатаммат. Олорор дьиэ тыныллыбат болуулутун сокуон арангаччылыыр.

(Саха Республикасынын Төрүт Сокуонун 24 ыстайтай).

«Дорогая редакция! Примите вашей помощи. Я. Бечехова Екатерина Егоровна со своей семьей (муж — Бечехов Иннокентий Иннокентьевич, дочь — Бечехова Валентина, 10 лет) в данное время находимся в наслеге Партизан Намского улуса...»

Бечеховтар тухох кындалцаа тиэрэн, комөө баадайаллар? 1993 сүй күнүнүгээр кинилэр Дьокууский куораттар Партизанга көнөн кэлбитетээр. Иккисэн ынаныксытынан «Партизан» КП-га үлэллини кириллээр. Паспордьыгар прошика бэлиэтэ туонуулуурган ахсынны 8 күнүттэй би ийнлийн олор толоруу бараантаах гражданинарын болаллар. Дийн кэргэгнэ 2 хостоох квартира биэрэллэр.

1995 сүй кулун тутарга Бечеховтар иккисэн коллежийн баралларыгар ордер

Корр.: Байыл сайн улуус урдунэн хас лаацыр айылнина, онтон хас үлэлий туурий?

Павлова А. С.: Байыл сайн барыта 27 лаацыр (ЛТО, оюо площадката, үрээтэр производственней биргээдэ) айылнина. Байлааммыт 31 этэ. Бу 27 лаацырга тынынчттан талса оюо сыйдуулаахтаах. Лаацырдар 5 хайсханан үлэлниллэр: бастакы — үрээтэр. Нам 1 №-дээх оскуолатын базатыгар 5-8 кылаастартан 20 оюо дьарыктанна. Кинилэр математиканы, английской тылы дирингээтэн үрэтиллэр. Бастакы сезон үзэтийн түмүктээ. Гимназия базатыгар 7-8 кылаастартан 25 оюо математика, физика, омук тылын предметтэрийн эмий дирингээтэн үрэтиллэр. Хамабатта нэндилэгэ «Лингва» аан дойдугаа лаацыр төрдүс сыйлын айылнина, Үедэйгэ республикаатааы коллеж линиятынан «Дьобур» лаацыр иккис сыйлын Үлэлнир. Иккис хайсха — культурний эстетический. Бу хайсханан 6 оюо площадката үлэлэн бүтээ. Овборын ырыаа, үнкүүгэ, фольклорга талааннарын сыйннаараллар. Юбилейнай ыныахаа 240-ча оюо тынынаах мозаика огорбуттара. Кинилэр эмий оюо площадкатаан курдук сыйдүүбыттара.

Үнүс хайсха — обуруют айын дүнээрээр лаацырдар. Манна 8 үрээтэр, производствений биргээдэ үлэлий сыйдьыар. Хармын кэлэбийн иккис уонна үнүс сезон айыллын этэ. Төрдүс хайсха — туристический — экологический. Бу хайсханан 4 лаацыр үлэлнир: Намнаа «Дети и земля» программанан «Нам» УПХ-ны кытта холбуу 5 хайсхалаах лаацыр тэриллэн үлэлий сыйдьыар.

Бэйнис хайсха — улэ. Манна сурүнэн от ултиэн дьарыктаналлар. Бэгүн Модут, Хатырык оскуолаларын оюлорото от ыйын 10-12 күнүттэн үлэлнир сабалыхаахтаар. 1 Хомустааха «Дети и земля» программанан «Нам» УПХ-ны кытта холбуу 5 хайсхалаах лаацыр тэриллэн үлэлий сыйдьыар.

Тоже утеряна». «Вещи расщадены» чаынагар отой да кийи үйбээтэх дыалалтаа буолбут. Иванова Мария Афанасьевна, Барамыгин Николай Кэргээнээн Мотялын тийэн кэлбитетэр. (Улуул ханыатыгар Барамыгин хас да сыйлаа быттын дыннор отторун атыланан «герой» булаа сыйдүүбыттараа). Уонна Бечехова аатыттан малы-салы атыылыр соруктаахтын этэн турган, холодильник ишин 250 тын. солжыллар. Сорох малы тийэн бараллар.

Ингүйе сыйрыларыгар эмий Иванова кэлэн анын «Бечеховтар иккисэн өлбүттэр, ону поминкалышыбт» дийн союнупуттар.

Барамыгиннэр инилэрэй Иванова Иветта дийн Партизан олохтоо кэлэн: «мийхэ орон, танга биэрэх буолбута» дийн хас да куул мали оюнунан тийэн ильдэ барыта. Онтон Фомнина Любовь Кузьминична кэлэн телевизоры, паластарыылар (манна Барамыгиннаах эмий бараллар). Ити курдук ханаайыттара суюбар мал-сал бөнүөлж араас ункыттарыгар тарбаран. Мария Афанасьевна билигийн дьону изтэйн биэртэлэббитин кэмси-

САЙЫНГЫ СЫННЯЛААН

СЫННЯЛААН. ҮЛЭ. ҮӨРЭХ.



Оюо сыйыгы сыйньяланын тэрийни туунаан үэрэх управлениетын личноны нитин-сыйннары отдельын сэбиэдиссийтэн Аксинья Семеновна Павловаттан ыйыталастым.

ригээдэ үлэлнир, эмтээх от 50 оюо баар. Озуруот айын олордуутунан, Бэс ыйын 30 күнүттэн үүнзий, сийекки хомуруулан дьарыктаналлар. Бу биргээдэ иккис сыйлын үлэлнир. Хамабатта, Нам 1 №-дээх үонна Нам 2 №-дээх оскуолаларыгар «Зеленый шум» дийн программанан 10 хонкитаах экспедиция научной чинчийр үлэнэн дьарыктанар.

Бэйнис хайсха — улэ. Манна сурүнэн от ултиэн дьарыктаналлар. Бэгүн Модут, Хатырык оскуолаларын оюлорото от ыйын 10-12 күнүттэн үлэлнир сабалыхаахтаар. 1 Хомустааха «Дети и земля» программанан «Нам» УПХ-ны кытта холбуу 5 хайсхалаах лаацыр тэриллэн үлэлий сыйдьыар.

Сыйньялангар өөрүүлүбүт харчы. Биир айылгар көрүллүбүт нуромтаа төгүрүк сүүкка үлэлнир лаацырга 36 тын, буолар, онтон кунуску лаацырга 12 тын.

Межведомствийн комиссия тэриллэн иккис сыйлын оюо сыйыгы сыйньяланын дьарыктаах буолалларыгар улэлэнбйт.

Корр.: Сыйыгы сыйньяланын үүблээни хайдах барырый?

Павлова А. С.: Оюлор сыйыгы сыйньяланын тэрийнгээ правителстийн комиссия тэриллүүтэй. Бэс ыйыгар үүблээни 40 бурынана от ыйыгар 30 бурынана, онтон атырдаа ылалыгтарыгар «Зеленый шум» дийн программанан 10 хонкитаах экспедиция научной чинчийр үлэнэн дьарыктанар.

Бэйнис хайсха — улэ. Манна сурүнэн от ултиэн дьарыктаналлар. Бэгүн Модут, Хатырык оскуолаларын оюлорото от ыйын 10-12 күнүттэн үлэлнир сабалыхаахтаар. 1 Хомустааха «Дети и земля» программанан «Нам» УПХ-ны кытта холбуу 5 хайсхалаах лаацыр тэриллэн үлэлий сыйдьыар.

Сыйньялангар өөрүүлүбүт харчы. Биир айылгар көрүллүбүт нуромтаа төгүрүк сүүкка үлэлнир лаацырга 36 тын, буолар, онтон кунуску лаацырга 12 тын.

Межведомствийн комиссия тэриллэн иккис сыйлын оюо сыйыгы сыйньяланын дьарыктаах буолалларыгар улэлэнбйт.

Корр.: Сыйыгы сыйньяланын үүблээни хайдах барырый?

Павлова А. С.: Оюлор сыйыгы сыйньяланын тэрийнгээ правителстийн комиссия тэриллүүтэй. Бэс ыйыгар үүблээни 40 бурынана от ыйыгар 30 бурынана, онтон атырдаа ылалыгтарыгар «Зеленый шум» дийн программанан 10 хонкитаах экспедиция научной чинчийр үлэнэн дьарыктанар.

Бечеховтар иккисэн коллежийн баралларыгар ордер

